

**LEFAPHA LA THUTO LA GAUTENG  
TLHATLHOBO TSA MAKGAOLAKGANG**

**SETSWANA PUO YA BOBEDI  
SEEMOGODIMO  
(Pampiri ya Boraro)**

**POSSIBLE ANSWERS / MOONTLIKE ANTWOORDE SUPP 2007**

**DITAOLO TSE DI TSHWANETSENG GO LATELELWA FA GO ABIWA MADUO  
TSELA YA GO SEKASEKA MOKWALO O MOLEELE (TLHAMO)  
SETSWANA PUO YA BOBEDI SEEMOGODIMO: SELEKANYISA TSHEKATSHEKO**

	<b>MAEMO 1</b>	<b>MAEMO 2</b>	<b>MAEMO 3</b>	<b>MAEMO 4</b>	<b>MAEMO 5</b>
<b>A. DITENG</b> Go ikamanya le setlhogo. Tshwaragano ya ditemana. Boithamedi, tlhatlhamano ya ditiragalo.	Go tswa mo setlhogong gotlhelele. Diteng tse di seng maleba e bile di se matlhagatlhaga. Dikakanyo tse di sa latelaneng e bile di kwadilwe ka tsela e e fosagetseng.	Go umaka setlhogo. Diteng di nyemisa mooko. Boithamedi bo a tlhabela. Tlhatlhamano ya ditiragalo tse di sa amaneng e bile di tlhabela kgolagano	Ikamanya e e rileng le setlhogo. Tshwaragano e e magareng ya dikakanyo. Boithamedi jo bo mo magareng.	Go ikamanya le setlhogo. Diteng di mosola. Tshwaragano e ntle ya dikakanyo. Tlhaloso e e nang le boithamedi. Maiteko a mantle a tlhatlhamano ya ditiragalo.	Go ikamanya le setlhogo gotlhelele. Diteng di maleba tota. Tshwaragano e e fetisang ya dikakanyo. Boithamedi jo bo nang le tlhase ya phatsimo. Dintlha tse di kgodisang. Tlhatlhamano ya ditiragalo e e bopelelang kwa setlhoeng se se kgodisang.
<b>15</b>	<b>1-3</b>	<b>4-6</b>	<b>7-9</b>	<b>10-13</b>	<b>14-15</b>
<b>B. KAGEGO</b> Kgolagano ya ditemana. Matseno, mmele le bokhutlo.	Go kwala fela ditemana ga di a kgaoganngwa. Ga go na matseno le bokhutlo. Ga go tatelano ya dikakanyo mo mmeleng.	Kgolagano e nnye ya ditemana. Dipolelo di na le dikakanyo tse dintsi. Ga go na bosupi jo bo tlhaloganyegang jwa matseno mmele le bokhutlo.	Bosupi jo bo mo magareng jwa kgolagano mo ditemaneng. Matseno mmele le bokhutlo tse di mo magareng.	Go na le bosupi jo bo rileng jwa kgolagano mo ditemaneng. Matseno, mmele le bokhutlo di fitlheletswe sentle.	Ditemana tse di tlhaloganyegang. Kgolagano ya ditemana e e kgodisang. Matseno mmele le bokhutlo di fitlheletswe mo go gaisang.
<b>10</b>	<b>1-2</b>	<b>3-4</b>	<b>4-6</b>	<b>7-8</b>	<b>9-10</b>

<b>C. TIRISO YA PUO LE SETAELE</b> Mopeleto, Tlotlontswe, segalo, Matshwao a puiso, Tiriso le tlhopho ya mafoko	Mopeleto o o fosagetseng nako yotlhe. Tiriso ya mafoko ka tsela e e fosagetseng. Tlhopo le tiriso ya mafoko a a fosagetseng. Tlhokego ya segalo. Tlhokego ya matshwao a puiso.	Diphoso tse dintsi tsa mopeleto. Tlotlontswe e e seng maleba. Tlhopo le tiriso e e bonolo ya mafoko e e sa tsholeng segalo se se maleba. Matshwao a puiso a a fosagetseng.	Diphoso tsa mopeleto tse di mo magareng. Tiriso le tlhopho ya mafoko e e mo magareng. Tlotlontswe e e mo magareng. Diphoso tse di mo magareng tsa matshwao a puiso.	Diphoso tsa mopeleto tse di mmalwa. Tiriso le tlhopo ya mafoko e e amogelesegang. Tlotlontswe e e maleba. Diphoso tse di mmalwa tsa matshwao a puiso.	Ga go na diphoso tsa mopeleto. Tlotlontswe e e gaisang. Tiriso le tlhopho ya mafoko e e fetisang e bile e tlhola segalo se se rileng Tiriso e e gaisang ya matshwao a puiso a a maleba.
15	1-3	4-6	7-9	10-13	14-15
<b>PALOGOTLHE 40</b>					

**TSELA YA GO SEKASEKA LEKWALO – SETSWANA PUO YA BOBEDI SEEMOGODIMO LE SEEMOGARE SELEKANYI SA TSHEKATSHEKO**

<p><b>A KAGEGO</b> Aterese, ditumediso le bokhutlo jo bo nepagetseng. Popego e e nepagetseng ya lekwalo la semmuso/kgwebo kgotsa botsalano.</p>	<p><b><u>Maemo 4</u></b> Diphoso tse dikgob mo dikarolong tse dintsi. Aterese e e nang le dikhutshwafatso kgotsa matshwao a puiso. Go tlogela khoutu, letlha le motlhalana wa setlhogo. Ditumediso le bokhutlo jo bo seng maleba. Popego ya lekwalo la semmuso boemong jwa lekwalo la botsalano kgotsa popego ya lekwalo la botsalano boemong jwa lekwalo la semmuso/kgwebo.</p>	<p><b><u>Maemo 3</u></b> Diphoso tse dinnye mo dikarolong tse dimmalwa. Aterese e e nang le dikhutshwafatso kgotsa matshwao a puiso. Go tlogela letlha kgotsa khoutu. Go sa thalele setlhogo. Ditumediso le bokhutlo jo bo seng maleba. Tlhopho e e maleba ya popego mme go fitlhelwa diphoso tsa popego – tlogelo di le mmalwa tsa kagego.</p>	<p><b><u>Maemo 2</u></b> Aterese e e nang le dikhutshwafatso le matshwao a puiso. Go tlogela mola fa go sa tshwanelang. Phoso ya tlhaka e kgolo mo bokhutlong. Tlhopho e e maleba ya popego. Diphoso tse dinnye tsa popego – mola ga wa tlogela fa o tshwanetseng go tlogela gona.</p>	<p><b><u>Maemo 1</u></b> Go nepagala gotlhelele. Go ikamanya gotlhelele le popego e e nepagetseng. Go nepagala gotlhelele. Ikamanya gotlhelele le popego.</p>
<p><b>Tshekatsheko 5</b></p>	<p><b>1</b></p>	<p><b>2</b></p>	<p><b>3-4</b></p>	<p><b>5</b></p>
<p><b>B. DITENG</b> Go ikamanya le setlhogo.</p>	<p>Go tswa gotlhelele mo setlhogong. Diteng tse di seng maleba e bile di se matlhagatlhaga. Ntlha ya bothokwa e sa thagisiwa</p>	<p>Go umaka setlhogo. Go tlhoka tlhaloso. Go se atlege mo go fitlheleng maikaelelo.</p>	<p>Go ikamanya thata le setlhogo. Go atlega sentle mo go fitlheleng maikaelelo.</p>	<p>Go ikamanya gotlhelele le setlhogo. Diteng tse di maleba tta. Go atlega gotlhelele mo go fitlheleng maikaelelo</p>
<p><b>Tshekatsheko 10</b></p>	<p><b>1-2</b></p>	<p><b>3-5</b></p>	<p><b>6-8</b></p>	<p><b>9-10</b></p>

<p><b>C. TIRISO YAPUO</b>  Segab se se siameng.  Setaele. Kamano Tiriso le  tlhopho ya mafoko.  Matshwao a puiso. Popego  ya ditemana</p>	<p>Go se nneng maleba  gotlhelele kgotsa segalo se  se sa itumediseng. Popego  e e bokoa ya dipolelo le  ditemana. Matseno le  bokhutlo jo bo seng maleba.  Go sa kgaoganngwe ga  ditemana tsa mmele wa  lekwalo.</p>	<p>Maiteko a a magareng a  botswerere jwa go itse se se  batlegang. Bokhutlo jo bo  sa kgaoganngwang le  mmele. Dipolelo tse di sa  felelang e bile di se na  tatelano ya dikakanyo.  Maiteko a a sa fitlhelelweng  mo ditemaneng tsa mmele  wa lekwalo.</p>	<p>Setaele, kamano, tiriso le  tlhopho ya mafoko a a  maleba. Go atlega sentle  ga botswerere jwa go itse se  se batlegang. Bokhutlo jo  bo kgagogantsweng.  Dipolelo tse di feletseng.  Thefosano ya mefuta e e  farologaneng ya dipolelo.  Kgaoganyo ya ditemana tsa  mmele wa lekwalo.</p>	<p>Setaele, kamano, tiriso le  tlhopho ya mafoko a a  maleba gotlhelele.  Botswerere jo bo kgatisang  tota jwa go itse se se  batlegang. Thefosano ya  mefuta e e farologaneng ya  dipolelo. Kagego e ntle.  Tiriso ya puo e e  tlhaloganyegang e bile e se  na diphoso tsa popego</p>
<p><b>Tshekatsheko 5</b>  <b>PALOGOTLHE 20</b></p>	<p><b>1</b></p>	<p><b>2</b></p>	<p><b>3-4</b></p>	<p><b>5</b></p>

**TSELA YA GO TSHWAYA TSHEKATSHEKO YA MEKWALO E MENGWE YA TSHEDMOSETSO E E MOSOLA (KWADISO YA BUKATSATSI, PEGELO, MEMORANTAMO, LENANE LA KOPANO, METSOTSO, TSA BOTSHELO JWA MOSWI, PUO, TALETSO, DIPHASALATSO). SETSWANA PUO YA BOBEDI SEEMOGODIMO:SELEKANYI SA TSHEKATSHEKO**

<b>A. KAGEGO</b> Popego e e nepagetseng jaaka e sedifadiwa ke sekao	<b>Maemo 4</b> Go se ikamanyeng le popego. Boleele jo bo fetileng kgotsa bo sa lekanela.	<b>Maemo 3</b> Go ikamanya go go magareng le popego. Boleele jo bo sa lekanelang.	<b>Maemo 2</b> Ikamanyo e ntle le popego. Boleele jo bo mo magareng.	<b>Maemo 1</b> Ikamanyo gotlhelele le popego. Boleele jo bo nepagetseng.
<b>Tshekatsheko 6</b> <b>B. DITENG</b> Go ikamanya le setlhogo.	<b>1</b> Go se atlege mo go nneng maleba. Go tswa mo setlhogong ka makgetlho a mantsi. Diteng tse di seng maleba e bile di nyemisa mooko. Go se fitlhelele maikaelelo gotlhelele.	<b>2-3</b> Go tlhagisa setlhogo mme se sa kgomarelwe. Go sa atlege sentle go fitlhelela maikaelelo.	<b>4-5</b> Go ikamanya le setlhogo mme go na le diphoso tse dinnye tsa go tswa mo setlhogong. Go atlega go go mo magareng.	<b>6</b> Go ikamanya le setlhogo gotlhelele. Diteng tse di maleba tta. Go fitlhelela maikaelelo gotlhelele.
<b>Tshekatsheko 4</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>C. TIRISO YA PUO</b> Segab, setaele, puo, mopeleto.	Tlhopho le tiriso ya mafoko a a fosagetseng. Tlhokego ya segalo. Diphoso tse dintsi tsa puo, mopeleto le matshwao a puiso.	Tlhopho le tiriso ya mafoko e e sa tlholeng segalo se se maleba. Mokgwa o o fosagetseng wa puo, o o thibilelang go tlhalogangwa ga diteng.	Tiriso le tlhopho ya mafoko e e amogelesegang. Diphoso tse dinnye tsa puo, mopeleto le matshwao a puiso.	Tiriso le tlhopho ya mafoko e e fetisang e bile e tlhola segab se se rileng. Tiriso e e tlhaloganyegang ya puo, mopeleto, le matshwao a puiso a a nangle diphoso tse dinnye.
<b>Tshekatsheko 10</b> <b>PALOGOTLHE 20</b>	<b>2</b>	<b>3-5</b>	<b>6-8</b>	<b>9-10</b>

PALOGOTLHE:

80